



Inter'Cal

e las fèstas calendàrias

Davalada, Solsticiem, Carnaval... Despuòi 2010, lo collectiu Inter'Cal reviu la tradicion de las grandas fèstas calendàrias sus la vila. Rescontre lo 18 de novembre per la fèsta de las armas dels mòrts que marca l'auton.

Mai d'un milierat de personas an seguit, au mes de març, lo passa-carrirèra plen de colors de 600 personatges en costumas, engimbrat a l'escasença dau Carnaval. Una capitada dau collectiu Inter'Cal, que recampa d'aderents de las tres escolàs Calandretas de Montpelhièr e dau collègi occitan Leon Còrdas. « Cal de meses de preparacion cada an per fargar los costumes amb l'ajuda de Sùan Czepczynski, mas tanben per sensibilizar grand e pichons a las praticas ritualas amb las comedians dau Teatre de las Originas, sens doblidar l'engènèr carnavalesc o la particion musicala qu'aqueste an serà bailada per los musicians de Grail'Òli » nos explica Stella Fontana, presidenta de l'associacion. « Fasem rampèu a totas las idèias e bonas volontats, tan coma als mecènas generoses que se presentaràn, per nos ajudar a melhorar encara las edicions venentas. » Collectiu festiu e cultural, recampant uòi quasi

900 aderents, parents d'escolans, simpatizants, Inter'Cal a fach de la promocion de la lenga e de la culturas occitanas son caval batalhièr. Dins d'unas manifestacions convivialas, inter-generacions, dubertas au pus grand nombre. En parallèla amb lo Carnaval, lo collectiu prepausa dos autres grands moments. « Lo que ven, lo 18 de novembre, per la fèsta de las armas dels mòrts que marca l'auton. Que sonam La Davalada. Dins l'esperit d'Halloween, sens romecas ni leberons, mas amb totes los personatges de la peur, segon la tradicion occitana : mascos, fadas, fantaumas... » Lo 23 de junh, l'edicion nòva de Solsticiem, vertadièr caireforc entre la tradicion e la creacion contemporanea, se farà au kiosque Bosc, recampant una granda diversitat d'artistas que totes defendon la lenga occitana e l'art de viure en comun.

Inter'Cal et les fêtes calendaires

Dévalade, Solsticiem, Carnaval... Depuis 2010, le collectif Inter'Cal renoue avec la tradition des grandes fêtes calendaires sur la ville. Rendez-vous le 18 novembre pour la fête des âmes qui marque l'automne.

Plus d'un millier de personnes ont suivi au mois de mars, le défilé coloré des 600 personnages en costume organisé à l'occasion du Carnaval. Une performance signée par le collectif Inter'Cal, composé d'adhérents des trois écoles Calandretas de Montpellier et du collège occitan Leon Cordas. « Plusieurs mois de préparation sont chaque année nécessaires pour réaliser les costumes sous la direction de Sùan Czepczynski, mais aussi pour sensibiliser adultes et enfants aux pratiques rituelles avec les comédiennes du Théâtre des origines, sans oublier l'ingénierie carnavalesque ou la partition musicale assurée cette année par la fanfare les musiciens de Grail'Òli », explique Stella Fontana, présidente de l'association. « Nous faisons appel à toutes les idées et bonnes volontés, ainsi qu'à d'éventuels généreux mécènes, pour nous aider à encore améliorer nos prochaines éditions. »

900 adhérents, parents d'élèves, sympathisants, Inter'Cal a fait de la promotion de la langue et de la culture occitanes son cheval de bataille. Au travers notamment des manifestations conviviales, intergénérationnelles, ouvertes au plus grand nombre. Parallèlement au Carnaval, le collectif propose deux autres grands événements. « Le prochain, le 18 novembre, pour la fête des âmes qui marque l'automne, baptisée la Davalada. Dans l'esprit d'Halloween, sans vampires et loups garous, mais avec tous les personnages de la peur, selon la tradition occitane, sorciers, fées, fantômes... » Suivra, le 23 juin, la nouvelle édition de Solsticiem, véritable carrefour entre la tradition et la création contemporaine, organisé au Kiosque Bosc, réunissant une grande diversité d'artistes ayant en commun la défense de la langue occitane et l'art du vivre ensemble.

Vivre ensemble

Collectif festif et culturel, qui rassemble aujourd'hui près de



Inter'Cal page Facebook
Tél. 06 14 60 04 05